



Broj: 26-12-5/23

Datum: 26.12.2023. godina

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	27.12.2023. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	09-2123-4/3
VEZA:	
EPA:	123 XXVIII
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Skupština Crne Gore
Klub poslanika Bošnjačke stranke
Kancelarija br. 13
tel/fax: +382 20 404 515
klub.poslanika@bscg.me
www.bscg.me

SKUPŠTINA CRNE GORE PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosimo sledeći amandman na PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BORAČKOJ I INVALIDSKOJ ZAŠТИ:

AMANDMAN 1

U članu 1 poslije poslije tačke 5 dodaju se dvije nove tačke, koje glase:
„6) civilnih žrtava rata;
7) članova porodica civilnih žrtava rata.“

OBRAZOŽENJE

Predloženim izmjenama nijesu obuhvaćene civilne žrtve rata kao kategorija lica za koja se veže pravo koje njihove porodice ostvaruju i koja lica je potrebno zaštiti ovim Zakonom. Iako civilne žrtve rata nijesu direktni korisnici prava po osnovu predmetnog Zakona, smatramo da isti moraju biti obuhvaćeni kao lica za koja se prava njihovih porodica vežu, odnosno iz čijih okolnosti slučaja prava proizilaze.

AMANDMAN 2

Mijenja se član 4 Predloga, tako da glasi:

Poslije člana 19 dodaje se novi podnaslov i novi član 19a, koji glasi:

„Civilna žrtva rata i porodica civilne žrtve rata
Član 19a

Civilna žrtva rata, u smislu ovog zakona, je državljanin Crne Gore, koje je poginulo, ubijeno ili nestalo tokom oružanih sukoba ili u vezi sa oružanim sukobima u periodu od 1991-2001. godine, kao i lice koje je umrlo od posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijene u tim sukobima ili u vezi sa sukobima, u roku od godinu dana od dana nastanka tih posljedica.

Porodicom civilne žrtve rata u smislu ovog zakona smatraće se i članovi porodice ubijenog, poginulog ili nestalog civila u periodu od 1991 - 2001, koji imaju crnogorsko državljanstvo, pod uslovom da po istom osnovu ne ostvaruju prava od druge države.“

OBRAZLOŽENJE

Predloženim izmjenama Zakona nije precizirano ko su civilne žrtve rata, a što smatramo da mora biti definisano ovim Zakonom. Osim toga, izmjenama koje su definisane u Predlogu kojima je definisana porodica civilne žrtve rata nijesu obuhvaćena lica koja su državljeni Crne Gore, a stradali su izvan teritorije naše države (npr. oteti putnici iz voza u Štrpcima), kao ni lica koja su stradala u vezi sa ratnim dešavanjima, u periodu kada na teritoriji naše države nije bilo proglašeno ratno stanje, ali su ta lica žrtve dešavanja koji su nastali u vezi sa sukobima koji su se dešavali u navedenom periodu na području šire teritorije nekadašnje zajedničke države (npr. prinudno nestali na području Kosova posle ukidanja ratnog stanja). Shodno tome, ovakve izmjene smatramo neophodnim



**BOŠNJAČKA
STRANKA**

Skupština Crne Gore
Klub poslanika Bošnjačke stranke
Kancelarija br. 13
tel/fax: +382 20 404 515
klub.poslanika@bscg.me
www.bscg.me

kako bi precizirali ko je civilna žrtva rata za koju se pravo porodice tih lica veže, a kako bi se prava priznala i licima iz događaja koji su prethodili ratnom stanju ili su uslijedili poslije ratnog stanja ili nastali kao posljedica istog, ali u periodu koji nije bio zvanično period ratnih sukoba. Takođe precizno se određuje ko su članovi porodice civilne žrtve rata koji su nosioci prava iz ovog zakona.

AMANDMAN 3

Briše se član 3 Predloga.

OBRAZLOŽENJE

Predložene izmjene smatramo nepotrebnim jer je Vojska Jugoslavije nastala 20. maja 1992. i pravna je sljedbenica JNA. Prije navedenog datuma nije bilo proglašenja ratne opasnosti, a ni poslije proglašenja državne zajednice Srbija i Crna Gora nije bilo nikakvih sukoba zbog čega taj vremenski period treba isključiti, odnosno ne treba ga uključivati kako je to predloženo.

AMANDMAN 4

Mijenja se član 15 Predloga na način da se u članu 61c briše stav 2, a u stavu 3 se briše "i 2", tako da glasi:

„Pravo na jednokratnu novčanu naknadu, u smislu ovog zakona, imaju članovi porodice civilne žrtve rata.

Korisnici prava iz st. 1 ovog člana mogu ostvariti to pravo ako u vrijeme podnošenja zahtjeva za priznavanje, kao i za vrijeme ostvarivanja prava imaju crnogorsko državljanstvo.

Pravo iz stava 1 ovog člana određuje se u dvjestostrukom iznosu od osnova utvrđenog članom 27 stav 2 ovog zakona.“

OBRAZLOŽENJE

Predloženim izmjenama dodaje se nova kategorija lica kojima se ne priznaje status članova porodice u smislu ovog zakona. Na ovaj način dodaje se odredba koja je u suprotnosti sa prednjem datim predloženim izmjenama u kojima se definiše ko su članovi porodice civilne žrtve rata. Ovakav predlog smatramo neopravdanim jer je nejasno zašto se ovim srodnicima civilnih invalida rata priznaje samo jedno od prava ovog zakona, iako inicijalno nijesu obuhvaćeni odredbom kao članovi porodice kojima treba priznati prava iz ovog zakona. Dakle, ukoliko kao korisnike prava iz ovog zakona imamo jednim članom precizirane članove porodice civilne žrtve rata, dodavanje drugih članova porodice je u suprotnosti sa prednjem predloženim izmjenama, zbog čega su iste međusobno neusklađene.

AMANDMAN 5

Mijenja se član 2 Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti („Sluzbeni list RCG”, broj 69/03 i „Sluzbeni list CG”, br.21/08,1/15 i 52/16) na način što se u stavu 1 poslije riječi "civilnim invalidima rata" veznik "i" zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi " i porodicama civilnih žrtava rata", pa izmijenjeni stav glasi:

"Borcima, porodicama palih boraca, vojnim invalidima, civilnim invalidima rata, članovima njihovih porodica i porodicama civilnih žrtava rata obezbjeđuju se prava za slučaj."

U stavu 1 poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

6) pogibije, ubistva, nestanka ili smrti od posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijene u ratnim sukobima ili u vezi sa tim sukobima, u roku od godinu dana od dana nastanka tih posljedica.“

OBRAZLOŽENJE

S obzirom na to da se Predlogom i amandmanima inicira dodavanje civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata, kao novih kategorija lica kojima se priznaju i štite prava ovim Zakonom, jasno je da isti moraju biti obuhvaćeni i odredbom člana 2 Zakona kojim je propisano pod kojim uslovima ta lica mogu ostvariti prava. Shodno tome, osim dodavanja porodica civilnih žrtava rata kao lica koja su korisnici prava iz ovog Zakona, neophodno je novim stavom propisati u kom slučaju članovi porodice civilnih žrtava rata stiču uslove za



BOŠNJAČKA
STRANKA

Skupština Crne Gore
Klub poslanika Bošnjačke stranke
Kancelarija br. 13
tel/fax: +382 20 404 515
klub.poslanika@bscg.me
www.bscg.me

ostvarivanje prava po osnovu ovog Zakona. Imajući u vidu da se predloženim izmjenama u smislu ovog zakona ima smatrati da je civilna žrtva rata kako lice koje je izgubilo život kao civil u ratnim sukobima ili u vezi sa istima, kao i ono koje je preminulo od posljedica zadobijenih u takvim okolnostima, smatramo da je važno precizirati da se članovim njihovih porodica obezbjeđuju prava za slučaj da je civilni invalid rata poginuo ili preminuo od posljedica zadobijenih u sukobima ili u vezi sa sukobima u predmetnom periodu. Takođe, porodicama lica koja su nestala mora biti omogućeno da ostvare prava koja im se ovim Zakonom namjeravaju dati. Sve prednje navedeno u službi uskladivanja ove zakonske odredbe sa ostalim predloženim izmjenama i ciljem dostavljenog Predloga i predmetnih Amandmana.

AMANDMAN 6

Poslije člana 19a dodaje se novi naslov i novi član 19b, koji glase:

"Državljanstvo

Državljanstvo Crne Gore, kao uslov propisan ovim Zakonom, podrazumijeva i državljanstvo Socijalističke Republike Crne Gore i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kao i Republike Crne Gore i Savezne Republike Jugoslavije.“

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da je u periodu koji se navodi u prednje iznijetim predlozima više puta došlo do promjene naziva države u čiji sastav je bila današnja Crna Gora, a da je državljanstvo Crne Gore postavljeno kao uslov, to se nameće potreba za novim članom kojim se preciznije određuje značenje državljanstva u odnosu na određeni period. Na taj način se precizira koja lica se smatraju državljanima Crne Gore u smislu ovog Zakona.

AMANDMAN 7

Mijenja se član 43 stav 1 Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti („Službeni list RCG“, broj 69/03 i „Službeni list CG“, br. 21/08, 1/15 i 52/16) na način što se u stavu 1 poslije riječi "i članovi porodice palog borca" dodaju riječi "i porodice civilne žrtave rata", pa izmijenjeni stav glasi:

„Borac, vojni invalid, civilni invalid rata i članovi njihovih porodica, kao i članovi porodice palog borca i porodice civilne žrtve rata smatraju se materijalno neobezbjedenim licima ako nemaju prihode po osnovu.“

OBRAZLOŽENJE

Samo napomenuti da se radi o usklađivanju, kao u članovima 1 i 2 Zakona, kako bi se porodicama civilne žrtve rata omogućilo korišćenje prava taksativno navedenih o ovom članu.

AMANDMAN 8

Mijenja se član 47 stav 1 tačka Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti („Službeni list RCG”, broj 69/03 i „Sluzbeni list CG”, br.21/08,1/15 i 52/16) na način što se u stavu 1 tačka 3 poslije riječi " civilnom invalidu rata " dodaju riječi "porodici civilne žrtve rata ", pa izmijenjeni stav glasi:

„Novčana naknada materijalnog obezbjeđenja pripada:

3) vojnog invalidu, civilnom invalidu rata, porodici civilne žrtve rata i korisnicima porodične invalidnine, u skladu sa ovim zakonom.”

OBRAZLOŽENJE

Predlog zakona u svom članu 12 uvodi kategoriju "porodice civilne žrtve rata" kao korisnika prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjedenja. S tim u vezi, zarad potpunog usaglašavanja, neophodno je istu kategoriju uvrstiti i u članove 43 i 47 Zakona koji bliže određuju uslove za sticanje prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja.



BOŠNJAČKA
STRANKA

Skupština Crne Gore
Klub poslanika Bošnjačke stranke
Kancelarija br. 13
tel/fax: +382 20 404 515
klub.poslanika@bscg.me
www.bscg.me

www.bscg.me

Poslanici,

Damir Gutić

mr Ervin Ibrahimović

Amer Smailović

Kenana Strujić-Harbić

Stryj A. Leiva

Mirsad Nurković

Admir Adrović

Klub poslanika Bošnjačke stranke
Kancelarija br. 13 | tel/fax: +382 20 404 515
klub.poslanika@bscg.me | www.bscg.me